

Broj: 8436
Pljevlja, 13. 12. 17 god.



Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za šume

UGOVOR O NABAVCI USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMASKI LAGER ZA ODJELJENJE 74a, G.J. "DONJI ŠARANCI", P.J. ŽABLIJAK

ZAKLJUČEN IZMEĐU:

1) **MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA-UPRAVA ZA ŠUME**, Rimski Trg 46 Podgorica, koga zastupa ministar, mr. Milutin Simović (u daljem tekstu: **Naručilac**) i

2) **Zajednička ponuda** ponuđača **DOO "ZELENO BORJE"**, ul. Odjak bb Pljevlja i **DOO "TAXUS FOREST PROJECT"**, ul. Prijepoljska bb Pljevlja, koje zastupa izvršni direktor nosioca zajedničke ponude Miroslav Mrdak (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Predmet Ugovora i rokovi:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je sječa, izvoz iz odjeljenja i sortiranje drvnih sortimenata na šumski lager, za odjeljenje 74a GJ „Donji Šaranci“ – PJ Žabljak, shodno Odluci o pokretanju postupka predmetne javne nabavke br.6720 od 12.10.2017 godine, tenderskoj dokumentaciji br. 18/17 od 12.10.2017 godine, javno objavljenoj na portalu www.ujn.gov.me i www.upravazasume.me, Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj 7698 od 13.11.2017 godine, i ponudi Dobavljača br.7420 od 03.11.2017 godine, koja čini prilog ugovora.

Ukupna količina doznačene bruto drvne mase iznosi 2053 m³ četinara.

Član 2

Izvođač se obavezuje da otpočne sa vršenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, odmah po uvođenju izvođača u posao od strane P.J.Žabljak, koje će se izvršiti po sticanju vremenskih uslova za izvršenje predmetnih usluga.

Poslovi na sječi, izvozu iz odjeljenja i sortiranje drvnih sortimenata na šumski lager, kao i izgradnja šumskih vlakova i popravke šumskih puteva se imaju vršiti u svemu u skladu sa, Zakonom o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10, 40/11 i 47/15) i Izvođačkim projektima koja su donijeta na osnovu ovog zakona, a sa kojima je Izvođač upoznat.

Član 3

Rok za izvršenje svih poslova na sječi, izvozu iz odjeljenja i sortiranje drvnih sortimenata na šumski lager, kao i izgradnja šumskih vlaka i popravke šumskih puteva je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Rok za završetak radova iz ugovora je moguće dodatno produžiti uz dogovor naručioca i izvođača radova, ako za produženje ugovora postoje objektivni razlozi. Izvođač radova je dužan dostaviti pisani zahtjev za mogući produžetak roka sa opravdanim razlozima, na osnovu kojega će naručilac u roku od osam dana donijeti odluku o istom i obavijestiti izvođača.

Cijena i plaćanje

Član 4

Naručilac se obavezuje da će cijenu za ugovorene usluge platiti avansno uz predhodno obezbeđivanje bankarske garancije za ugovorenu avansnu uplatu.

Ukupna cijena ugovora iznosi 29.841,27 eura sa PDV-om.

Obaveze Naručioca

Član 5.

Naručilac se obavezuje da će prema Izvođaču izvršiti sledeće ugovorne obaveze:

1. Da će Izvođača blagovremeno uvesti u posao, odnosno omogućiti mu pristup odjeljenjima Gazdinske jedinice, što podrazumijeva i rješavanje eventualnih imovinsko pravnih odnosa.
2. Da će Izvođaču dati nalog za krojenje drvnih sortimenata prije ulaska u odjeljenje Gazdinske jedinice, i dinamički plan realizacije ugovorene količine neto drvne mase definisane po mjesecima ugovorenog roka, koji će biti sastavni dio ugovora.
3. Da će, nakon završetka sječe i izvoza drvnih sortimenata u ugovorenim odjeljenjima Gazdinske jedinice Naručilac obezbediti prisustvo komisije sastavljene od predstavnika Uprave za šume i Izvođača, koja će zapisnički izvršiti pregled i primopredaju izvršenih radova. Ukoliko Izvođač ne ispuni uslove primopredaje, dužan je isti otkloniti u roku od 10 (deset) dana ili snositi sve kasnije troškove nastale s tim u vezi;
4. Da će redovno vršiti prijem izrađenih drvnih sortimenata na mjestu sječe i na šumskom lageru prilikom otpreme drvnih sortimenata
5. Da će vršiti kontrolu šumskih lagera u skladu sa izvještajima Izvođača;
6. Da će obezbediti Izvođaču mogućnost izrade šumskih vlaka i lagera (u režiji naručioca radova), adekvatno njegovim oruđima, sa kojima se vrši izvoz drvnih sotimenata, u skladu sa izvođačkim projektima .
7. Da će ispoštovati uslove plaćanja definisane članom 4 Ugovora.

Obaveze Izvođača

Član 6.

Izvođač se obavezuje da će prema Naručiocu izvršiti sledeće ugovorne obaveze:

1. Da će izvršiti sječu šume i izvoz drvnih sortimenata iz šume, u svemu prema odredbama Zakona o šumama, Izvođačkim projektom i prihvaćenim tehničkim i drugim standardima u šumarskoj proizvodnji;
2. Da će dosljedno izvršavati sve pisane naloge Naručioca po pitanju tipova robe (šumskih sortimenata) koji su predmet sječe;
3. Da će redovno dostavljati izvještaje o stanju šumskog lagera spremnog za otpremu;
4. Da će učestvovati u prijemu robe u šumi zajedno sa predstavnicima Uprave za šume, odnosno u prijemu drvnih sortimenata (robe) na šumskom lageru sa predstavnicima Naručioca;
5. Da će izvršiti sječu doznačenih stabala, pri čemu će, u slučaju sječe nedoznačenih stabala ili oštećenja nedoznačenih stabala, snositi odgovornost za pričinjenu štetu;
6. Da će vršiti maksimalno presijecanje stabla prilikom sječe, s tim što visina panja ne smije biti veća od $\frac{1}{4}$ prečnika panja računajući gornju stranu;
7. Da će vršiti guljenje panjeva, da će prisijecanje grana izvršiti do stabla i vrha, pri čemu će dužinu okresanog stabla mjeriti sa mjernom pantljkicom, tako da bi se racionalno izvršilo krojenje stabla uz poštovanje kriterijuma maksimalnog kvalitetnog i kvantitativnog iskorištenja;
8. Da će vršiti izradu sortimenata po dužini sa nadmjerom **1,5 – 2 cm/m1**, mjereno na najmanjoj dužini drvnog sortimenta, pri čemu će sortimente raditi isključivo po nalogu Naručioca;
9. Da će vršiti proguljivanje prstena kore (glatko do stabla) na sredini sortimenta, širine 15 cm i više;
10. Da će se starati da se omogući iskorišćenje ovršaka;
11. Da će vršiti sortiranje sirovine na šumskom lageru po vrsti drveta i sortimentima;
12. Da će iz drvnih sortimenata obavezno izvršiti vadenje klanfi ili ostataka klanfe i nipošto neće dozvoliti otpremu drvnih sortimenata sa njima.
13. Da će obezbijediti da njegovi zaposleni u svemu primjenjuju Pravilnik o zaštiti na radu (obavezno korišćenje HTZ opreme i drugo predviđeno Pravilnikom) i da će se njegovi zaposleni u svemu pridržavati i poštovati Zakon o zaštiti od požara ("Sl.list RCG", br. 47/92, 52/92, 4/93, 27/94), učestvovanjem u sprječavanju i gašenju požara u predmetnom odjeljenju u toku rokova za izvršenje ugovora;

14. Da će vršiti uspostavljanje šumskog reda, u svemu prema odredbama Pravilnika o uspostavljanju šumskog reda („Sl. list RCG“, br.26/01);
15. Da će omogućiti Naručiocu da u svakom trenutku izvrši kontrolu poštovanja režima Zakona o šumama.

Odgovornost Izvođača

Član 7.

1. Izvođač je odgovoran Naručiocu za neispunjenje Ugovorom preduzetih obaveza (nezavršetak radova u dogovorenom roku iz člana 3. stava 1. ovog ugovora), na način što je dužan izvršiti plaćanje penala u iznosu od 10% (deset procenata) od vrijednosti ukupne mjesečne dinamike predviđene u dinamičkom planu sječe i izvoza drvnih sortimenata (koji je mjerodavan) za mjesec u kome nije realizovana zadata i dogovorena dinamika. Ovo naravno ako se utvrdi krivica izvođača.
2. Izvođač odgovara Naručiocu za sve dokumentovane štete nastale zbog potpunog ili djelimičnog gubitka ili oštećenja robe u procesu sječe i izvlačenja robe na šumski lager.
3. Izvođač odgovara Naručiocu za protiv pravni nestanak drvnih sortimenata iz odjeljenja naznačenih u čl.2. ovog Ugovora u kojima se vrši eksploatacija drvnih sortimenata. Iznos naknade štete, za tehničko drvo, obračunava se tako što se prodajna cijena po 1 m³ uvećava za 150 % na teret izvodjača radova. Visinu nastale štete utvrđuju predstavnici Naručioca i Izvođača.
4. Izvođač je odgovoran za svako nepoštovanje dimenzija i nadmjera drvnih sortimenata, Izvođač će platiti pričinjenu štetu u visini od 50% (pedest procenata) od tržišne vrijednosti oštećene robe. Zahtjev za naknadu štete u slučaju potpunog ili djelimičnog oštećenja robe Naručilac je dužan podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana saznanja za štetu.
5. Izvođač je odgovoran za samovoljno napuštanje i prekidanje izvodjenja radova iz člana 2. ovog Ugovora, bez saglasnosti naručioca, u protivnom naručioc je ovlašten da potegne bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Raskid Ugovora i posljedice raskida

Član 8.

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.

Naručilac ima pravo da traži raskid Ugovora na štetu Izvršioca ukoliko Izvršilac:

- ne obavijesti Naručioca o vremenu početka radova, u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamički plan izvršenja radova;
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamičkog plana izvršenja radova ili u dodatnom roku datom od strane Naručioca;
- ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora, naročito u pogledu kvaliteta izvršenja radova, kada to Naručilac ustanovi na osnovu izvršene kontrole na terenu i izvještaja odgovornih lica.

Završne odredbe

Član 9

Za kašnjenje preko 45 dana, Izvršiocu će, pored umanjenja od 10% vrijednosti ugovora biti obračunati i svi troškovi sa zakonom obračunatom kamatom.

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvršilac dostavio Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje do 30.07.2018 godine. Naručilac ima pravo da traži aktiviranje garancije iz stava 1 ovog člana u svim sličajevima nepoštovanju ugovora od strane Izvršioca.

Ugovorne strane su saglasne da Izvršilac prije ispostavljanja fakture za avansno plaćanje dostavi Naručiocu bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za avansnu uplatu sredstava na iznos od 100 % ugovorene cijene u vrijednosti od 29.841,27 eura, sa rokom važenja minimum do 30.07.2018 godine. Naručilac ima pravo da traži aktiviranje garancije iz stava 1 ovog člana u slučajevima nepoštovanju ugovora od strane Izvršioca.

Član 11

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je („Sl.list CG”, br.42/11 i 57/14)

Član 12

Sve eventualne neporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast. U slučaju spora odlučiće Privredni sud u Podgorici.

Član 13

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 3(tri) primjerka.

Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja i zavođenja.

U Podgorici dana _____ godine.

IZVOĐAČI



MINISTAR

